

U nastavku se daje pregled najznačajnijih izdvajanja u Budžetu Kantona Sarajevo u ovim prioritetnim oblastima u 2026. godini.

U oblasti odgoja i obrazovanja, planira se:

- Sufinansiranje završetka osnovnog obrazovanja odraslih, čime se doprinosi smanjenju nepismenosti stanovništva i stvaranju prilika za uključivanje u tržište rada, u iznosu do 80.000 KM;
- Davanje stipendija učenicima/cama za deficitarna zanimanja, čime se podstiče veći upis učenika/ca u srednje stručne škole u iznosu do 1.000.000 KM;
- Sufinansiranje predškolskog obrazovanja u privatnim vrtićima, koje doprinosi stvaranju boljih prilika za rad za majke ili očeve (koji brinu o djeci zbog nedovoljnog kapaciteta javnih ustanova - vrtića) u iznosu do 21.998.510 KM;

U oblasti privrede se planira izdvojiti iznos od 1.000.000 KM za poticaj razvoja ženskog poduzetništva. ²

Značajna su izdvajanja u oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica, kako slijedi:

- Za zaštitu porodice sa djecom izdvaja se oko 88,1 miliona KM. Bitno je istaći da su krajnji korisnici ove vrste naknada bili žene i muškarci;
 - Za programe socijalne zaštite planira se izdvajanje do 21,8 mil KM;
- Posebno je potrebno naglasiti da Kanton Sarajevo kroz programe socijalne zaštite finansira smještaj u ustanove socijalne zaštite, a unutar tog programa i rad sigurnih kuća u koje se smještaju žene i djeca žrtve nasilja, po zahtjevu i odluci Kantonalnog centra za socijalni rad, sa izdvajanjima do 300.000 KM. Unutar programa socijalne zaštite planira se skup njege i aktivnosti koje su usmjerene na preveniranje i otklanjanje stanja socijalne nesigurnosti pojedinih kategorija stanovništva – zaštita žrtava nasilja u porodici, sa izdvajanjima do 150.000 KM (žene žrtve nasilja koje su bile smještene u sigurne kuće).
- Zaštita civilnih žrtava rata će iznositi do 16,3 mil KM, te
 - Sufinansiranje rada javnih kuhinja do 2.855.000 KM.

U oblasti zdravstvene zaštite nastavljaju se provoditi projekti prevencije, očuvanja i unapređenja zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo, te uplaćivati zdravstveno osiguranje trudnica i porodilja koje na drugi način ne mogu ostvariti ovo pravo:

- Za zdravstveno osiguranje trudnica i porodilja koje na drugi način ne mogu ostvariti ovo pravo planira se 20.000 KM, a mjera se provodi na način da Ministarstvo zdravstva vrši uplatu naknade u iznosu od 20 KM mjesečno na ime doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje po jednoj trudnici/porodilji, do isteka 6 mjeseci od dana poroda.
- Za podršku organizaciji i održavanju naučnih skupova iz oblasti zdravstva planira se izdvojiti do 60.000 KM.
- Za podršku rada udruženja, neprofitnih organizacija i drugih pravnih lica u oblasti zdravstva planira se izdvojiti do 80.000 KM.

Ovaj pregled obuhvata pet prioritetnih sektora i ne predstavlja nužno sva izdvajanja za unaprijeđenje rodne ravnopravnosti u Budžetu Kantona Sarajevo, te će se obuhvat oblasti nastojati proširiti kroz sve resore u narednom periodu, u skladu sa provedenim analizama stanja u područjima koja su obuhvaćena Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH i šire. Predstavljeni projekti iznose do 7,7% Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu.

² Posebne se mjere privremeno uvode radi ostvarivanja stvame ravnopravnosti spolova i ne smatraju se diskriminacijom (Član 8. Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH).

VII. TEKUĆA REZERVA

Član 8.

Tekuća rezerva iznosi 11.486.200 KM.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

Budžet Kantona Sarajevo za 2026. godinu stupu na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat će se od 01. januara 2026. godine.

Broj 01-11-58590/25

29. decembra 2025. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo

Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu čl. 18. tačka b) i 38. stav (6) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo na 28. radnoj sjednici održanoj dana 29.12.2025. godine, donijela je

ZAKON

O IZVRŠAVANJU BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2026. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovim zakonom uređuje se: struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Budžet) i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja, upravljanje dugom, finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava (u daljnjem tekstu: budžetski korisnik), ovlaštenja Vlade Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada), Ministarstva finansija Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija) i ministra finansija Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: ministar finansija) u izvršavanju Budžeta za tekuću godinu i druga pitanja u vezi s izvršavanjem Budžeta.

Član 2.

(Gramatička terminologija)

Gramatička terminologija korištenja muškog i ženskog roda za pojmove u ovom zakonu uključuje oba roda.

II. STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA**Član 3.**

(Sadržaj budžeta)

- (1) Budžet se sastoji od općeg, posebnog dijela, pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja i budžetske dokumentacije.
- (2) Opći dio Budžeta sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa kapitalnih primitaka i izdataka i Računa finansiranja na nivou ukupnog Budžeta.
- (3) Posebni dio Budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka budžetskih korisnika iskazanih po ekonomskoj, funkcionalnoj i klasifikaciji prema izvorima finansiranja.
- (4) Pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja prikazuje ukupnu vrijednost ulaganja po svim izvorima finansiranja.
- (5) Budžetska dokumentacija sastoji se od pripadajućih aneksa i obrazloženja Budžeta.

Član 4.

(Sadržaj Računa prihoda i rashoda, Računa kapitalnih primitaka i izdataka i Računa finansiranja na nivou ukupnog Budžeta)

- (1) Račun prihoda i rashoda Budžeta sastoji se od:
 - a) prihoda:
 - 1) porezi,
 - 2) takse,
 - 3) naknade,
 - 4) kazne,
 - 5) ostali javni prihodi,
 - 6) transferi i
 - 7) donacije,
 - b) rashoda:
 - 1) plaće i naknade troškova zaposlenih,
 - 2) doprinosi poslodavca i drugi doprinosi,
 - 3) izdaci za materijal, sitan inventar i usluge,
 - 4) tekući transferi i drugi tekući rashodi,
 - 5) kapitalni transferi i
 - 6) izdaci za kamate.
- (2) Račun kapitalnih primitaka i izdataka Budžeta sastoji se od:
 - a) primitaka od prodaje nefinansijske imovine,
 - b) izdataka:
 - 1) za nabavku nefinansijske imovine i
 - 2) po osnovu rekonstrukcije i održavanja nefinansijske imovine.
- (3) Račun finansiranja sastoji se od:
 - a) primitaka:
 - 1) od finansijske imovine i
 - 2) od zaduživanja,
 - b) izdataka:
 - 1) za otplatu dugova i
 - 2) po osnovu finansijske imovine.

III. IZVRŠAVANJE BUDŽETA**Član 5.**

(Korištenje sredstava Budžeta)

- (1) Sredstva Budžeta osiguravaju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Budžeta određeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.
- (2) Budžetski korisnici mogu preuzeti obaveze na teret budžeta tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene u posebnom dijelu Budžeta, a prema dinamici

utvrđenoj planom novčanih tokova i tromjesečnim i mjesečnim operativnim planom.

- (3) Budžet se izvršava na osnovu mjesečnog plana alokacije raspoloživih budžetskih sredstava budžetskim korisnicima, koji odobrava ministar finansija, na osnovu plana novčanih tokova.
- (4) Izuzetno, zbog neusklađenosti priliva sredstava u Budžet prema tromjesečnim i mjesečnim planovima novčanih tokova, Ministarstvo finansija može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim budžetskim korisnicima.

Član 6.

(Planiranje likvidnosti)

- (1) Ministarstvo finansija nadležno je za izradu tromjesečnih i mjesečnih planova novčanih tokova kojima se predviđa priliv i odliv sredstava sa Jedinstvenog računa Trezora (u daljem tekstu: JRT) i koji predstavljaju osnovu za izvršavanje Budžeta.
- (2) Pri izradi planova novčanih tokova Ministarstvo finansija koristi informacije iz različitih izvora:
 - a) krajnje stanje na JRT za prethodni period,
 - b) predviđanja svih prihoda i primitaka na JRT,
 - c) predviđanja svih rashoda i izdataka,
 - d) predviđanja servisiranja dugova,
 - e) projekcije inozemne pomoći i pozajmljivanja i
 - f) kretanja ključnih makroekonomskih parametara.
- (3) Plan novčanih tokova razmatra i odobrava Odbor za likvidnost budžeta, koji imenuje ministar finansija.
- (4) Ukoliko je planiran deficit, u plan novčanih tokova uključuju se i preporuke o korektivnim mjerama.
- (5) Izuzetno, u slučaju nedostatka sredstava za isplatu plaća zaposlenih kod budžetskih korisnika, Vlada na prijedlog Ministarstva finansija, može donijeti odluku o pozajmljivanju neangažovanih sredstava sa posebnih transakcijskih računa otvorenih u okviru JRT u iznosu nedostajućeg dijela sredstava.
- (6) Nakon realizacije odluke iz stava (5) ovog člana, Ministarstvo finansija vrši povrat pozajmljenih sredstava iz narednih tekućih priliva sa transakcijskog računa u korist transakcijskih računa sa kojih su sredstva pozajmljena najkasnije do 31.12. tekuće godine.
- (7) U skladu sa planom novčanih tokova i raspoloživim novčanim sredstvima vrši se alokacija sredstava budžetskim korisnicima za izmirenje obaveza.

Član 7.

(Operativni planovi)

- (1) Ministarstvo finansija, na osnovu usvojenog Budžeta i tromjesečnih planova novčanih tokova, iskazanih po mjesecima, dostavlja budžetskim korisnicima instrukciju za izradu prijedloga operativnih planova rashoda i izdataka.
- (2) Budžetski korisnici su dužni dostavljati prijedloge tromjesečnih operativnih planova, koji su okvirni planovi, iskazani po mjesecima u skladu s instrukcijom Ministarstva finansija.
- (3) Ako budžetski korisnik Ministarstvu finansija ne podnese prijedlog tromjesečnog operativnog plana u roku definisanim instrukcijom Ministarstva finansija, operativni plan za tog budžetskog korisnika utvrđuje Ministarstvo finansija.

- (4) Ministarstvo finansija obavještava budžetske korisnike o odobrenim operativnim budžetima, a u skladu sa instrukcijom Ministarstva finansija.
- (5) Budžetski korisnici mogu stvarati obaveze do visine sredstava odobrenih operativnim budžetom, a u skladu sa instrukcijom Ministarstva finansija.
- (6) Rashodi i izdaci svakog budžetskog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih budžetskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugi vremenski period, koje je utvrdilo Ministarstvo finansija, osim uz saglasnost Ministarstva finansija.

Član 8.

(Korištenje odobrenih sredstava)

- (1) Budžetski korisnici ne smiju stvarati obaveze iznad iznosa odobrenog operativnog budžeta kroz operativne planove za toga budžetskog korisnika.
- (2) Ministar finansija ima pravo rješenjem obustaviti od izvršenja odluku koja je u suprotnosti sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14 - Ispravka, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25) i ovim zakonom.
- (3) Korisnici doznačenih transfera ili zajmova dužni su resornom ministarstvu dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.
- (4) U slučaju da korisnici iz stava (3) ovog člana ne dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, neće imati pravo aplicirati za dodjelu sredstava u narednoj fiskalnoj godini.
- (5) U slučaju da korisnici iz stava (3) ovog člana ne dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, resorna ministarstva i drugi budžetski korisnici sa čije pozicije je izvršena isplata su dužni Budžetskom inspektoratu dostaviti zahtjev za budžetski nadzor o namjenskom utrošku sredstava.

Član 9.

(Dinamika izvršavanja Budžeta)

Budžet se izvršava po sljedećoj dinamici:

- a) servisiranje vanjskog i unutrašnjeg duga Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton),
- b) povrati više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda po rješenjima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i drugih organa,
- c) plaće, doprinosi, porezi i naknade zaposlenima,
- d) izdaci za materijal i usluge,
- e) tekući transferi,
- f) kapitalni transferi i
- g) izdaci za nabavku stalnih sredstava i ostali rashodi i izdaci.

Član 10.

(Sredstva tekuće rezerve)

- (1) Sredstva tekuće rezerve planirana u Budžetu koriste se za nepredviđene namjene za koje u Budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu planirana dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Budžeta nije bilo moguće predvidjeti.
- (2) Sredstva tekuće rezerve iz stava (1) ovog člana mogu iznositi najviše do 3% planiranih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i primitaka Budžeta.
- (3) O raspodjeli sredstava tekuće rezerve odlučuje Vlada na prijedlog Ministarstva finansija, a u skladu s kriterijima za

upotrebu sredstava tekuće rezerve, utvrđenih u propisu o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava iz tekuće rezerve Budžeta za 2026. godinu.

- (4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, korištenje sredstava tekuće rezerve do 25.000,00 KM kvartalno, može odobriti premijer Kantona.
- (5) O korištenju sredstava tekuće rezerve Ministarstvo finansija podnosi Vladi tromjesečni izvještaj, a Vlada polugodišnji izvještaj Skupštini Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština Kantona).
- (6) Korisnik sredstava tekuće rezerve dužan je podnijeti izvještaj o utrošku sredstava, a neutrošeni dio odobrenih sredstava vratiti u tekuću rezervu.
- (7) Odluka o utrošku sredstava tekuće rezerve objavljuje se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Član 11.

(Prijenos neutrošenih sredstava)

Ako se u toku godine na osnovu propisa smanji nadležnost budžetskog korisnika, zbog čega se smanjuju i sredstva ili ako se ukine budžetski korisnik, neutrošena sredstva za njegove rashode i izdatke prenose se u tekuću rezervu ili budžetskom korisniku koji preuzima njegove poslove, o čemu odluku donosi Vlada.

Član 12.

(Uplata javnih prihoda i platne transakcije)

- (1) Svi prikupljeni i naplaćeni javni prihodi koji pripadaju Budžetu uplaćuju se na depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda Kantona Sarajevo.
- (2) Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskih računa koji su u sastavu JRT.
- (3) Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz st. (1) i (2) ovog člana mogu biti: premijer Kantona, ministar finansija, pomoćnik ministra finansija za Trezor ili lica iz Ministarstva finansija koja ovlasti ministar finansija.

Član 13.

(Prijenos aproprijacije)

- (1) Odobrene aproprijacije za fiskalnu godinu mogu se koristiti do 31. januara naredne godine.
- (2) Aproprijacije se mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za finansiranje kapitalnih projekata iz posebnih fondova.
- (3) Aproprijacije se mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za finansiranje višegodišnjih kapitalnih ulaganja iz usvojenih programa javnih investicija, a koji su iskazani u tabeli pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja, pod uslovom da se nastavlja realizacija ulaganja koje se finansira iz Budžeta, a na osnovu zahtjeva budžetskog korisnika za prenos neutrošenih sredstava koji se dostavlja Ministarstvu finansija nakon završetka fiskalne godine uz koji se dostavlja detaljno obrazloženje implementacije programa ulaganja, kao i razlozi i dokumentacija za eventualno kašnjenje u realizaciji istih.
- (4) Na prijedlog Ministarstva finansija, odluku o prijenosu neutrošenih sredstava za višegodišnja kapitalna ulaganja zbirno za sva kapitalna ulaganja donosi Vlada do 15. marta, na osnovu koje Ministarstvo finansija putem operativnog budžeta stavlja na raspolaganje neutrošene iznose sredstava za višegodišnja kapitalna ulaganja budžetskim korisnicima.
- (5) Neutrošena sredstva za višegodišnja kapitalna ulaganja mogu se, uz dato obrazloženje budžetskih korisnika iz stava (3) ovog člana, usmjeriti za finansiranje

višegodišnjih kapitalnih ulaganja u narednoj fiskalnoj godini.

Član 14.

(Vlastiti javni prihodi, donacije, transferi, namjenski prihodi i primici)

- (1) Budžetski korisnici mogu koristiti vlastite javne prihode, donacije i transfere prema izvještaju Ministarstva finansija koji im se dostavlja do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.
- (2) Budžetski korisnici mogu koristiti vlastite javne prihode, donacije, namjenske prihode, transfere i primitke na način i po postupku utvrđenom zakonima, uredbama i drugim podzakonskim propisima.
- (3) Vlastiti javni prihodi, donacije, transferi, namjenski prihodi i primici koji nisu planirani u Budžetu, a ostvare se u toku godine ili se ostvare u većem iznosu od plana u Budžetu, na prijedlog budžetskog korisnika unose se i raspoređuju odlukom Vlade i postaju sastavni dio Budžeta, a odluka se objavljuje u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
- (4) Donacije, transferi, namjenski prihodi i primici koji nisu utrošeni u 2025. godini razgraničavaju se i po usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2025. godinu odlukom Vlade unose se u Budžet naredne godine.
- (5) Nadležna ministarstva i drugi budžetski korisnici odgovorni su za planiranje, prikupljanje i uplaćivanje vlastitih prihoda u Budžet.

Član 15.

(Uplata i trošenje vlastitih javnih prihoda, donacija, transfera, namjenskih prihoda i primitaka)

- (1) Vlastiti javni prihodi, donacije, transferi i namjenski prihodi uplaćuju se na depozitni račun Budžeta.
- (2) Primici se uplaćuju na transakcijski račun Kantona.
- (3) Vlastiti javni prihodi moraju se utrošiti do kraja budžetske godine, a neutrošeni vlastiti javni prihodi postaju javni prihod Budžeta naredne godine.
- (4) Izuzetno od stava (3) ovog člana vlastiti javni prihodi koje ostvari Univerzitet u Sarajevu i njegove organizacione jedinice, a neutroše se u 2026. godini mogu se prenijeti u naredne tri fiskalne godine, a neutrošeni dio vlastitih javnih prihoda nakon isteka tri fiskalne godine postaju javni prihod Budžeta, izuzev vlastitih javnih prihoda uplaćenih za sticanje naučnog stepena doktorata nauka, prihodi od naučnoistraživačkog rada fakulteta, prihodi od projekata i prihodi od specijalizacija.
- (5) Univerzitet u Sarajevu i njegove organizacione jedinice mogu koristiti vlastite javne prihode za izmirenje plaća i naknada troškova zaposlenih, doprinosa i posebnih naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda u iznosu 20% od planiranih a naplaćenih vlastitih javnih prihoda koje ostvare u toku budžetske godine i razgraničenih vlastitih javnih prihoda iz prethodnih godina.

Član 16.

(Povrat sredstava)

- (1) Ukoliko se naknadno utvrdi da je isplata iz Budžeta izvršena nezakonito ili nenamjenski, budžetski korisnik sa čije pozicije je plaćanje izvršeno dužan je odmah zahtijevati povrat sredstava na JRT.
- (2) Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava u prethodnoj godini budžetskom korisniku umanjit će se budžetska sredstva za iznos nenamjenskog utroška sredstava, u

godini u kojoj je utvrđeno nenamjensko korištenje sredstava.

- (3) Ako se budžetskim nadzorom utvrdi da su sredstva Budžeta korištena suprotno zakonu, ministar finansija će donijeti rješenje kojim se nalaže povrat sredstava na JRT.
- (4) Pogrešno ili više uplaćeni prihodi na depozitni račun u tekućoj godini vraćaju se uplatiocima sa depozitnog računa na teret tih prihoda za tekuću godinu, a pogrešno ili više uplaćeni prihodi na depozitni račun iz prethodnih godina i pogrešno uplaćeni prihodi na transakcijski račun vraćaju se uplatiocima sa transakcijskih računa iz sredstava planiranih u razdjelu Ministarstva finansija, sa pozicije drugi tekući rashodi.
- (5) Ministar finansija na osnovu akta nadležnog kontrolnog organa odobrava povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda.
- (6) Povrat više ili pogrešno uplaćenih vlastitih prihoda, neutrošenih u prošloj godini izvršiće se sa transakcijskog računa iz sredstava planiranih u razdjelu Ministarstva finansija, sa pozicije drugi tekući rashodi.
- (7) Rješenje o odobravanju povrata više ili pogrešno uplaćenih prihoda donosi ministar finansija ili lice koje ovlasti ministar finansija, a na osnovu zahtjeva budžetskog korisnika.
- (8) Rješenje o odobravanju povrata prihoda od naknada koje ostvaruju budžetski korisnici obavljanjem svoje osnovne djelatnosti donosi ministar finansija, a na osnovu zahtjeva budžetskog korisnika i akta budžetskog korisnika kojim je utvrđeno pravo na povrat uplaćene naknade.

Član 17.

(Preraspodjela sredstava)

- (1) Ministarstvo finansija jednom kvartalno može na zahtjev budžetskog korisnika donijeti odluku o preraspodjeli rashoda i izdataka u okviru budžeta odobrenog za budžetskog korisnika, a najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda i izdataka za tog budžetskog korisnika.
- (2) Obim i vrstu rashoda i izdataka za preraspodjelu sredstava utvrđuje ministar finansija.
- (3) Uz zahtjev za preraspodjelu odobrenih sredstava, budžetski korisnik mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju na osnovu koje se Ministarstvu finansija daju na uvid razlozi za dodatnim sredstvima na budžetskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih budžetskih stavki.
- (4) U okviru odobrenog Budžeta, preraspodjela sredstava iznimno je dozvoljena između budžetskih korisnika o čemu odlučuje Vlada na prijedlog Ministarstva finansija.
- (5) Budžetski korisnik koji je u Budžetu u sastavu resornog ministarstva dužan je uz zahtjev za preraspodjelu sredstava iz st. (1) i (4) ovog člana Ministarstvu finansija dostaviti saglasnost tog ministarstva za navedenu preraspodjelu.

Član 18.

(Sredstva za plaće i naknade)

- (1) Sredstva za plaće osiguravaju se budžetskim korisnicima na osnovu propisa kojim su regulisane plaće i naknade, a isplata se vrši do visine sredstava planiranih u Budžetu za te namjene.
- (2) Osnovica za obračun plaća u iznosu od 420,00 KM utvrđuje se za budžetske korisnike kojima se plaće propisuju Zakonom o plaćama i naknadama u organima

vlasti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 5/19, 40/22 i 6/25).

- (3) Osnovica za obračun plaća za ostale budžetske korisnike, za koje osnovica za obračun plaća nije utvrđena u stavu (2) ovog člana, utvrđuje se u skladu sa potpisanim kolektivnim ugovorima između Vlade i sindikata, sporazumima o osnovici za obračun plaća potpisanim između Vlade i sindikata i propisima kojima se regulišu plaće tih budžetskih korisnika.
- (4) Vlada utvrđuje bod za obračun plaće za budžetske korisnike iz st. (2) i (3) ovog člana u iznosu 1,00.
- (5) Osnovica za obračun plaća i bod za obračun plaća iz st. (2), (3) i (4) ovog člana primjenjuje se od 01.01.2026. godine.
- (6) Budžetski korisnici su dužni pomoćnim operativnim centrima (POC) i Ministarstvu finansija dostavljati rješenja o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika u roku od osam dana od dana zasnivanja, odnosno prestanka radnog odnosa.
- (7) Kontrolu platnih razreda i koeficijenata utvrđenih u rješenjima iz stava (6) ovog člana vršit će Glavni operativni centar (GOC).
- (8) Bez dostave rješenja iz stava (6) ovog člana, Ministarstvo finansija neće vršiti obračun plaće i naknade zaposlenom.
- (9) Sredstva sa pozicije "Naknade troškova zaposlenih" doznaveavaju se korisnicima u skladu sa propisom kojim su regulisane plaće i naknade.
- (10) Naknade za ugovorene usluge za rad u komisijama, grupama, savjetima, timovima i drugo, planirane na pozicijama tekući izdaci isplaćuju se u skladu sa propisom Vlade Kantona kojim se reguliše način i uslovi obrazovanja komisija i način ostvarivanja naknade.

Član 19.

(Izvršavanje sredstava budžeta)

- (1) Utrošak planiranih bruto plaća i naknada troškova zaposlenih, izdataka za materijal i usluge, transferi za povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda iz prethodnog perioda, izdataka za otplate dugova, kao i planiranih tekućih transfera i kapitalnih izdataka i kapitalnih transfera, izvršavaju se u skladu sa članom 5. ovog zakona.
- (2) Ministar finansija donosi akt o operativnom planiranju, izvršavanju budžeta i evidentiranju rashoda i izdataka.

Član 20.

(Nabavka roba, radova i usluga)

Nabavka roba, radova i usluga obavlja se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24).

Član 21.

(Prijenos tekućih transfera)

Sredstva tekućih transfera, izuzev transfera pojedincima, prenose se u skladu sa odobrenim operativnim planovima, zavisno od priliva sredstava u Budžet.

Član 22.

(Sredstva za finansiranje političkih stranaka, koalicija, nezavisnih kandidata, parlamentarnih grupa i udruženja)

- (1) Sredstva namijenjena za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka, nezavisnih kandidata i parlamentarnih grupa u Skupštini Kantona, raspoređuju se tako da se:

- a) 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka koje su osvojile mandate,
 - b) 60% sredstava dijeli prema broju poslaničkih, odnosno delegatskih mandata, koje svaka politička stranka, koalicija političkih stranaka, odnosno nezavisni kandidat, ima u trenutku dodjele mandata, a parlamentarnim grupama prema broju poslaničkih mandata i
 - c) 10% od ukupnog iznosa raspoređuje se parlamentarnim grupama srazmjerno broju poslaničkih, odnosno delegatskih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.
- (2) Sredstva za finansiranje udruženja izvršavaju se u okviru budžetskog korisnika na osnovu javnog poziva, a u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni propisom Vlade, osim ako je ovo pitanje propisano posebnim zakonom za pojedine oblasti.
 - (3) Prije objave javnog poziva potrebno je obezbijediti operativna sredstva putem tromjesečnog operativnog budžeta.
 - (4) Sredstva tekućih transfera pojedincima i neprofitnim organizacijama dodjeljuju se pojedinačnim aktima, a u skladu s propisom Vlade.

Član 23.

(Korištenje sredstava na razdjelu 10. glava 03. Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 10. glava 03. Budžeta, pozicija: "Tekući transferi neprofitnim organizacijama", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 24.

(Korištenje sredstava na razdjelu 11. glava 01. Kabinet premijera Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 11. glava 01. Budžeta, pozicije: "Transferi vjerskim zajednicama" i "Transfer Međureligijskom vijeću", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 25.

(Korištenje sredstava na razdjelu 11. glava 12. Ured Vlade Kantona za dijasporu)

Sredstva utvrđena na razdjelu 11. glava 12. Budžeta, pozicije: "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" i "Tekući transferi u inostranstvo", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 26.

(Korištenje sredstava na razdjelu 11. glava 13. Ured Vlade Kantona za podršku Srebrenici)

Sredstva utvrđena na razdjelu 11. glava 13. Budžeta, pozicije: "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Implementacija Zakona o Srebrenici", "Tekući transferi pojedincima - Implementacija Zakona o Srebrenici", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Podrška i pomoć radu Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine - Implementacija Zakona o Srebrenici", "Transfer neprofitnim organizacijama i udruženjima za finansiranje/sufinansiranje projekata za područja Srebrenice - Implementacija Zakona o Srebrenici", "Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Implementacija Zakona o Srebrenici", "Drugi tekući rashodi" i "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -

Implementacija Zakona o Srebrenici", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 27.

(Korištenje sredstava na razdjelu 12. Ministarstvo pravde i uprave Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 12. Budžeta, pozicije: "Tekući transferi drugim nivoima vlasti fondovima", "Subvencije javnim preduzećima - JP Televizija Kantona Sarajevo", "Drugi tekući rashodi", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 28.

(Korištenje sredstava na razdjelu 13. Ministarstvo za boračka pitanja Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 13. Budžeta, pozicije: "Transfer za podsticaj zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica", "Jednokratne pomoći boračkoj populaciji", "Mjesečni transferi boračkoj populaciji", "Sredstva za zdravstvenu zaštitu boračke populacije", "Troškovi rente i uređenja za boračku populaciju", "Tekući transferi za očuvanje tekovina OOR 92-95 i NOR 41-45", "Realizacija projekata od interesa za boračku populaciju u saradnji sa neprofitnim organizacijama", "Kapitalni transferi za očuvanje tekovina OOR 92-95 i NOR 41-45", "Pomoć za rješavanje stambenih potreba boračke populacije", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 29.

(Korištenje sredstava na razdjelu 13. glava 02. Javna ustanova "Memorijalni centar Sarajevo")

Sredstva utvrđena na razdjelu 13. glava 02. Budžeta, pozicije: "Nabavka zemljišta za proširenje "Memorijalnog centra Sarajevo", "Nabavka građevina za Memorijalni centar Sarajevo", "Nabavka opreme za Memorijalni centar Sarajevo", "Sanacija i rekonstrukcija spomen obilježja, memorijalnih i spomeničkih kompleksa", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 30.

(Korištenje sredstava na razdjelu 14. Ministarstvo saobraćaja Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 14. Budžeta, pozicije: "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima", "Subvencije javnim preduzećima", "Kapitalni transferi gradu i općinama", "Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama", "Kapitalni transferi javnim preduzećima", "Izdaci za nabavku stalnih sredstava", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 31.

(Korištenje sredstava na razdjelu 14. glava 02. Ministarstvo saobraćaja Kantona - Direkcija za puteve)

Sredstva utvrđena na razdjelu 14. glava 02. Budžeta, pozicije: "Izgradnja saobraćajnica na području Kantona Sarajevo", "Nabavka opreme za saobraćajnu infrastrukturu" i "Rekonstrukcija, rehabilitacija i investiciono održavanje puteva i mostova", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 32.

(Korištenje sredstava na razdjelu 17. glava 02. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona - Uprava policije)

Sredstva utvrđena na razdjelu 17. glava 02. Budžeta, pozicije: "Nabavka opreme", "Nabavka motornih vozila - Uprava policije", "Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) - Uprava policije", "Nabavka radarskih sistema", i "Nabavka opreme za realizaciju elaborata sistema za provjeru i

akviziciju registarskih tablica" koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 33.

(Korištenje sredstava na razdjelu 18. Ministarstvo privrede Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 18. Budžeta, pozicije: "Pretvaranje nepoljoprivrednog u poljoprivredno zemljište", "Podrška projektima neprofitnih organizacija", "Izrada lovno gospodarskih osnova i naknade šteta od divljači - zakupnine lovišta", "Organizacija privrednih i sajamskih manifestacija", "Fond podrške privredi zbog posljedica izazvanih korona virusom i elementarnim nepogodama", "Podsticaji u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji", "Unapređenje zdravstvenog stanja životinja", "Poticaj razvoju male privrede", "Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa poduzetničkih zona na području Kantona Sarajevo i sufinansiranje projekata općinskih poslovnih inkubatora", "Zaštita vodotoka i inundacionih područja", "Kapitalni projekti iz šumarstva", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 34.

(Korištenje sredstava na razdjelu 20. Ministarstvo zdravstva Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 20. Budžeta, pozicije: "Prevencija, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo", "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje javnih zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 35.

(Korištenje sredstava na razdjelu 21. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 21. Budžeta, pozicije: "Tekući transferi pojedincima", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - predškolsko i osnovno obrazovanje", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - srednje obrazovanje", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - pomoćne usluge u obrazovanju", "Nabavka stalnih sredstava u obliku prava", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 36.

(Korištenje sredstava na razdjelu 22. Ministarstvo kulture i sporta Kantona)

(1) Sredstva utvrđena na razdjelu 22. Budžeta, pozicije: "Tekući transferi gradu i općinama", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta i inkluzija", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti kulture i inkluzija", "Kapitalni transferi gradu i općinama iz oblasti sporta", "Kapitalni transferi gradu i općinama iz oblasti kulture", "Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti kulture", koriste se po programima koje donosi Vlada.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana Ministarstvo kulture i sporta Kantona će za sredstva sa pozicija:

- a) "Temeljna udruženja naroda BiH od posebnog značaja za Kanton Sarajevo" zaključiti ugovore o grant sredstvima za "Bošnjačku zajednicu kulture", Hrvatsko kulturno društvo "Napredak", Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta", Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo "La Benevolencija", Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca "VKBI", Hrvatsko narodno vijeće BiH "HNV" i Srpsko građansko vijeće Pokret za ravnopravnost u BiH "SGV",

- b) "Institucije kulture Bosne i Hercegovine - Historijski muzej BiH, Umjetnička galerija BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH, Kinoteka BiH", zaključiti ugovore o grant sredstvima u skladu sa Zakonom o privremenom preuzimanju sufinansiranja institucija kulture i obrazovanja čiji je osnivač BiH ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/24) i,
- c) "Fondacija za kinematografiju Kantona Sarajevo" zaključiti ugovor o grant sredstvima u skladu sa Odlukom o osnivanju Fondacije za kinematografiju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 42/25).

Član 37.

(Korištenje sredstava na razdjelu 23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 23. Budžeta, pozicije: "Zaštita porodice sa djecom", "Zaštita civilnih žrtava rata", "Socijalna zaštita", "Raseljena lica i izbjeglice", "Sufinansiranje materijalnih troškova i podrška radu KJU "Gerentološki centar", "Tekući transferi: Udruženju slijepih Kantona Sarajevo, Udruženju distrofičara Kantona Sarajevo, Udruženju oboljelih od multiple skleroze Kantona Sarajevo, Udruženju paraplegičara, kvadrilegičara i dječije paralize Kantona Sarajevo, Udruženju gluhih Kantona Sarajevo, Udruženju oboljelih od poliomijelitisa, povrede mozga i kičmene moždine Kantona Sarajevo, Udruženju osoba sa cerebralnom paralizom Kantona Sarajevo, Udruženju za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama Kantona Sarajevo "Oaza", Udruženju invalida rada Kantona Sarajevo", "Sufinansiranje rada javnih kuhinja", "Socijalni projekti", "Izrada strategije demografskog razvoja", "Sistemska saradnja sa dijasporom", "Nabavka građevina", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 38.

(Korištenje sredstava na razdjelu 33. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 33. Budžeta, pozicije: "Opšte mjere zaštite okoliša", "Ostali programi-Podrška lokalnim zajednicama, ustanovama i neprofitnim organizacijama iz oblasti komunalne djelatnosti", "Finansiranje troškova iz segmenta zajedničke i individualne komunalne potrošnje", "Energijska efikasnost i zaštita okoliša", "Stambeni razvoj", "Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata i infrastrukture kojim upravljaju KJKP-a", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 39.

(Korištenje sredstava na razdjelu 35. Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona)

Sredstva utvrđena na razdjelu 35. Budžeta, pozicije: "Tekući transferi Gradu i općinama", "Tekući transferi pojedincima", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama i inkluzija – visoko obrazovanje",

"Tekući transferi neprofitnim organizacijama – nauka", "Kapitalni transferi Gradu i općinama", "Izgradnja kampa "Marš mira", "Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti", "Nabavka opreme", "Nabavka stalnih sredstava u obliku prava" i "Rekonstrukcija i investiciono održavanje", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 40.

(Program utroška sredstava)

- (1) Budžetski korisnici obavezno predlažu Vladi programe utroška sredstava iz čl. 23. do 39. ovog zakona.
- (2) Bitni elementi programa su: naziv programa, svrha programa, kriteriji za raspodjelu sredstava, visina sredstava, izvori sredstava, kategorija korisnika sredstava te način i rokovi izvještavanja.
- (3) Budžetski korisnici obavezno uključuju načela rodno odgovornog budžeta u programe utroška i izvještaje o utrošenim sredstvima Budžeta iz čl. 23. do 39. ovog zakona.
- (4) Budžetski korisnici kod kojih su planirani tekući transferi dužni su obavježati krajnje korisnike tekućih transfera da uključe rodni aspekt prilikom rasporeda sredstava tekućih transfera, kao i prilikom izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava.
- (5) Izvještaj o dodjeljenim sredstvima sa listom korisnika kojima su sredstva dodjeljena, budžetski korisnici su dužni objaviti na svojoj internet stranici.

Član 41.

(Upravljanje sredstvima u okviru programa o utrošku sredstava)
Budžetski korisnici osiguravaju transparentnost i efikasnost upravljanja budžetskim sredstvima u svojim programima utroška sredstava iz čl. 23. do 39. ovog zakona.

Član 42.

(Računovodstvo)

- (1) Svi budžetski korisnici dužni su voditi evidenciju pomoćnih knjiga i to: ulaznih faktura, izlaznih faktura, blagajne, stalnih sredstava, kredita, plaća, sitnog inventara, dnevnih i knjigu potraživanja.
- (2) Budžetski korisnici koji se prijavljuju kao obveznici poreza na dodanu vrijednost obavezni su voditi posebne evidencije pomoćnih knjiga za ulazne i izlazne fakture, u kojima je prikazan ulazni i izlazni porez na dodanu vrijednost.

Član 43.

(Primjena propisa, priznavanje prihoda i primitaka i rashoda i izdataka)

- (1) Ministarstva i drugi budžetski korisnici su obavezni primjenjivati budžetsko računovodstvo i Računovodstvene politike za budžetske korisnike i Trezor Kantona.
- (2) Prihodi i primici priznaju se samo u onom periodu kada su mjerljivi i raspoloživi, odnosno kada su uplaćeni na JRT.
- (3) Rashodi i izdaci priznaju se u onom periodu kada je obaveza nastala.

IV. ZADUŽIVANJE I UPRAVLJANJE DUGOM,
FINANSIJSKOM I NEFINANSIJSKOM IMOVINOM

Član 44.

(Zaduživanje i upravljanje dugom)

- (1) Kanton može stvoriti obaveze po osnovu zaduživanja u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/25).
- (2) Sve obaveze koje čine dug Kantona imaju jednak status i prioriteta su obaveza Kantona za plaćanje.

- (3) Zaduživanje se može provesti na inostranom i/ili domaćem tržištu novca i kapitala.
- (4) Za upravljanje dugom Kantona nadležno je Ministarstvo finansija.
- (5) U 2026. godini Kanton će se dugoročno zadužiti na domaćem finansijskom tržištu u visini do 122.064.623,00 KM, a kod ino kreditora u visini do 350.787.371,00 KM.
- (6) Sredstva potrebna za servisiranje duga Kantona u 2026. godini iznose 256.912.190,00 KM.
- (7) Dospjele obaveze za servisiranje duga Kantona u izvršavanju budžeta imaju prioritet plaćanja u odnosu na sve druge rashode i izdatke i mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Član 45.

(Upravljanje imovinom)

- (1) Budžetski korisnik koji stekne nekretninu, obavezan je u roku od 30 dana od dana sticanja podnijeti zahtjev sa potrebnom dokumentacijom Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Pravobranilaštvo) radi podnošenja prijedloga za upis nekretnine u zemljišne knjige.
- (2) Pravobranilaštvo će sastaviti zemljišnoknjižni prijedlog i isti podnijeti nadležnom sudu radi upisa nekretnine u zemljišne knjige.
- (3) Budžetski korisnik je dužan u roku 30 dana od dana dobivanja dokaza o upisu u zemljišne knjige operativnim jedinicama dostaviti isti radi evidentiranja u Glavnoj knjizi Trezora.

Član 46.

(Upis i evidentiranje nekretnina u Glavnu knjigu trezora)

- (1) Kada budžetski korisnik stiče nekretninu bez naknade, Pravobranilaštvo podnosi zemljišnoknjižni prijedlog za upis nekretnine po prethodno dobijenoj saglasnosti od Vlade.
- (2) Budžetski korisnik je dužan u roku 30 dana od dana dobivanja dokaza o upisu u zemljišne knjige nekretnine iz stava (1) ovog člana operativnim jedinicama dostaviti isti radi evidentiranja u Glavnoj knjizi Trezora.

Član 47.

(Vođenje evidencije o imovini)

- (1) Kada se sredstva Budžeta koriste za sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u sredstvima pravnog lica, Kanton postaje vlasnikom u tim pravnim licima srazmjerno uloznim sredstvima.
- (2) Imovinu koja je u vlasništvu Kantona iz stava (1) ovog člana upisuje njen korisnik u svojoj evidenciji, a pravna lica upisuju Kanton kao vlasnika srazmjernog dijela kapitala.
- (3) Evidenciju o imovini i vlasničkim udjelima iz st. (1) i (2) ovog člana vode korisnici i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona putem Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a nalog sa adekvatnom dokumentacijom, dostavljaju operativnoj jedinici radi finansijske evidencije imovine u Glavnoj knjizi Trezora.

V. FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Član 48.

(Podnošenje periodičnih konsolidovanih izvještaja)

Ministarstvo finansija dužno je podnositi Vladi na razmatranje periodične konsolidovane finansijske izvještaje za budžet Kantona, općina i Grada Sarajeva (u daljem tekstu:

Grad) u roku 40 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 25. aprila tekuće godine.

Član 49.

(Podnošenje periodičnih izvještaja o izvršavanju Budžeta)

- (1) Budžetski korisnici dužni su dostaviti periodične izvještaje za periode: od 1. januara do 31. marta, od 1. januara do 30. juna i od 1. januara do 30. septembra Ministarstvu finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 28. februara tekuće godine, sa obrazloženjem koje se odnosi na programske rezultate izvršavanja Budžeta i godišnji obračun svog finansijskog plana za prethodnu godinu.
- (2) Ministarstvo finansija dužno je podnositi Vladi na razmatranje periodične izvještaje o izvršavanju Budžeta za periode iz stava (1) ovog člana u roku 40 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 25. aprila tekuće godine.

Član 50.

(Podnošenje periodičnih izvještaja općina, Grada i vanbudžetskih fondova)

- (1) Općinske i Gradska služba za finansije dužne su dostaviti periodične izvještaje Ministarstvu finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 5. marta tekuće godine.
- (2) Periodične izvještaje o izvršenju finansijskih planova vanbudžetski fondovi dostavljaju resornim ministarstvima i Ministarstvu finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 5. marta tekuće godine.
- (3) Ministarstvo finansija periodične izvještaje o izvršenju budžeta Kantona, općina i Grada dostavlja Federalnom ministarstvu finansija u roku 30 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 15. marta tekuće godine.

Član 51.

(Godišnji obračun)

- (1) Budžetski korisnici i vanbudžetski fondovi obavezni su izraditi godišnji obračun za prethodnu godinu i potpisan i ovjeren od strane certificiranog računovođe i rukovodioca budžetskog korisnika predati Finansijsko-informatičkoj agenciji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: FIA).
- (2) Budžetski korisnici i vanbudžetski fondovi obavezni su jedan primjerak godišnjeg obračuna za prethodnu godinu, ovjerenog od strane FIA-e, dostaviti Ministarstvu finansija i nadležnim institucijama u skladu sa zakonom i drugim propisima, najkasnije do kraja februara tekuće godine.
- (3) U slučaju da budžetski korisnik završni godišnji obračun ne podnese pravovremeno, ministar finansija ima pravo privremeno obustaviti odobrenje rashoda sve dok se ne izvrši prijem godišnjeg obračuna.
- (4) Ministar finansija donosi akt o predbilansnim radnjama i godišnjem obračunu.

Član 52.

(Godišnji izvještaj)

- (1) Općinske i Gradska služba za finansije dužne su dostaviti godišnje računovodstvene izvještaje Ministarstvu finansija do 5. marta tekuće godine za prethodnu godinu.
- (2) Vanbudžetski fondovi dostavljaju svoje godišnje izvještaje resornim ministarstvima i Ministarstvu finansija do 5. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 53.

(Dostavljanje godišnjih izvještaja Federalnom ministarstvu finansija)

Ministarstvo finansija dostavlja godišnje izvještaje za budžete općina i Grada i godišnji izvještaj za budžet Kantona Federalnom ministarstvu finansija do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 54.

(Dostavljanje izvještaja Vladi i Skupštini Kantona)

- (1) Ministarstvo finansija dužno je pravovremeno dostaviti Vladi izvještaj o izvršavanju budžeta za prethodnu godinu koji Vlada podnosi na usvajanje Skupštini Kantona u roku od šest mjeseci od završetka fiskalne godine.
- (2) Izvještaj o izvršavanju Budžeta izrađuje se u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 55.

(Objavljivanje izvještaja)

Periodični i godišnji izvještaji o izvršavanju Budžeta objavljuju se na službenoj internet stranici Ministarstva finansija u roku od deset dana od dana njihovog podnošenja.

Član 56.

(Izvještaji o utrošku kreditnih i grant sredstava razvojno – investicionih projekata)

- (1) Resorna ministarstva koja su nadležna za implementaciju razvojno-investicionih projekata finansiranih iz kredita, grantova, sufinansiranjem iz Budžeta, vlastitim učešćem i drugih izvora, dužna su kvartalno dostavljati izvještaje Ministarstvu finansija o utrošku sredstava obuhvaćenih planom za 2026. godinu, po projektima i periodima.
- (2) Resorna ministarstva dužna su po zahtjevu Ministarstva finansija dostaviti dokumentaciju o namjenskom korištenju kreditnih sredstava.
- (3) Po završetku projekta resorna ministarstva obavezna su Vladi podnijeti završni izvještaj o projektu u skladu sa Instrukcijom za propisivanje metodologije za podnošenje završnog izvještaja o završetku projekta ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/13).

Član 57.

(Razmatranje izvještaja o poslovanju vanbudžetskih korisnika)
Vlada, na prijedlog resornog ministarstva, dva puta godišnje razmatra izvještaje o poslovanju vanbudžetskih korisnika.

VI. BUDŽETSKI NADZOR, INTERNA KONTROLA, REVIZIJA BUDŽETA I KAZNENA ODREDBA

Član 58.

(Budžetski nadzor)

Nadzor zakonitosti, pravovremenosti i namjenskog korištenja sredstava iz Budžeta vrši budžetska inspekcija na način utvrđen Zakonom o budžetima u Federacije Bosne i Hercegovine i Uredbom o budžetskom nadzoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 34/14).

Član 59.

(Interna kontrola i revizija Budžeta)

- (1) Budžetski korisnici su obavezni urediti sistem interne kontrole u skladu s međunarodnim standardima interne kontrole i organizovati internu reviziju u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 47/08 i 101/16).
- (2) Reviziju Budžeta vrši Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/06).

Član 60.

(Kaznena odredba)

Odgovorno lice budžetskog korisnika, odgovorno lice vanbudžetskog fonda, nosilac izvršne vlasti Kantona, Grada ili općine, nadležan za budžet ili drugo odgovorno lice, kažnjava se za prekršaj koji napravi u skladu sa odredbama čl. 102. i 103. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 61.

(Rok za donošenje akata)

Ministar finansija će u roku do kraja fiskalne godine donijeti akte iz čl. 19 stav (2) i 51. stav (4) ovog zakona.

Član 62.

(Primjena Zakona)

- (1) Na pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom, primjenjivat će se Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
- (2) U slučaju da drugi zakoni i propisi sadrže odredbe o načinu izvršavanja budžeta i pravima i obavezama korisnika budžetskih sredstava koje su u suprotnosti sa ovim zakonom, primjenjivat će se odredbe ovog zakona.

Član 63.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat će se od 01. januara 2026. godine.

Broj 01-02-58591/25
29. decembra 2025. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 28. radnoj sjednici, održanoj dana 29.12.2025. godine, donijela je

ZAKON

O USMJERAVANJU SREDSTAVA ZA POMOĆ U SANACIJI KLIZIŠTA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POSEBNE NAKNADE

Član 1.

(Predmet)

Ovim zakonom utvrđuje se namjena i način usmjeravanja sredstava posebne naknade (u daljem tekstu: sredstva posebne naknade) prikupljenih po osnovu Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 6/06, 18/07, 18/08, 35/12 i 51/15).